




ҚАЗАҚСТАН
КАЗАХСТАН


ҚССР
КССР



1. Алматы қаласындағы В. И. Ленин ескерткіші.

Памятник В. И. Ленину в Алма-Ате.

ҚАЗАҚСТАН
КАЗАХСТАН

ФОТОАЛЬБОМ

«Жазушы» баспасы
Издательство «Жазушы»
Алматы — 1975 — Алма-Ата

К $\frac{80103 \quad 233}{402 \quad (07) \quad 75}$ доп.—75

Ленин идеясының шапағатты нұрына бөленген байтақ Казақстанның о шеті мен бұ шетіне тек космос қиясынан ғана көз жіберуге болатын шығар. Олай дейтін себебіміз: қазақ жері — бір қиырынан бір қиырына құс қанаты талатын ұлан-ғайыр кең өлке. Оның жеріне Англия, Франция, ФРГ, Испания, Австрия, Голландия, Дания сияқты қабырғалы елдер түгел сыйып кетеді. Жер шарын бір тәулікте аралап шығатын күн көзі бір ғана біздің республикамыздың үстінде үш сағат кідіреді.

Қазақстан — табиғаты таң қаларлықтай бай өлке. Мұнда орман аюынан бастап, алқызыл қоқи, алтын қанат қырғауыл, тау жыртқышы барыс, қыр далада желдей ескен ақ бөкен мен Каспий итбалығы да ұшырасады.

Қазақстан қойны — тұнған байлық. Қазір республикамыз топырағынан Менделеев кестесіндегі элементтер түгел табылды. Қазақстан жерінде сарқылмас қоры бар түсті металдар, темір, көмір, мұнай, газ, фосфорит, марганец, хромит, алтын, тұз және басқа да кен байлықтар еліміздің халық шаруашылығында кеңінен қолданылып келеді.

Қойнауы алтын қазына қазақ жері Ұлы Октябрь революциясына дейін патшалық Россияның мешеу шет аймақтарының бірі еді. Қазақ халқының еңбекші қауымы қарапайым бас еркіндігінен жұрдай, адам төзгісіз қатты қанауда болды. Патша чиновниктері бұқара халықты оқу-білімге маңайлатпай, қараңғылық пен жабайылық бұғауында ұстап, ұлттық мәдениетті барынша тұншықтырып бақты. Революцияға дейін Қазақстанда жүз адамның екеуі ғана қара танитын.

Ұлы Октябрь қазақ халқының басында ғасырлар бойы түнерген қапас бұлтын ыдыратты, қараңғылық пен мешеуліктің азалы шымылдығын серпіп, мүлгіген қазақ даласына шұғылалы нұрын септі. Ешкімге тәуелсіз, өз-өзін билейтін қазақ мемлекетін құруға революция көсемі В. И. Лениннің өзі қызу араласты. 1920 жылдың 26 августында В. И. Ленин мен М. И. Калинин «Қырғыз (Қазақ) Автономиялық Советтік Социалистік республикасын құру туралы» декретке қол қойды.

Елу жыл ішінде Қазақстан танығысыз өзгерді. Бұрынғы жаз жайлау, қыс қыстақ болған сары бел, кең жазықтарда әсем қалалар, индустрия алыптары орын теуіп, совхоз, колхоздар гүлденіп, өркендеді. Жалпы өнімнің көлемі бойынша республика революциядан бұрынғы деңгейден 160 есе өсті.

Совет өкіметі тұсында жүзеге асырылған мәдени революция халқымыздың рухани өмірінің қай-қай саласында да мол жемісін берді.

Шет елдерден келген мыңдаған адамдар республикамызда болғанда, біздің жетістіктерімізге таңдана отырып, мұндай кереметтің мәнісі неде деген сұрақ қояды. Бірақ мұнда тұрған еш бір керемет жоқ. Қазақстан жоғары экономикалы, мәдениетті, гүлденген социалистік республикалар қатарына сиқырлы дуаның күшімен айналған емес. Бұл — лениндік ұлттық саясаттың жемісі,

бүкіл біздің еліміздегі халықтардың, әсіресе, ұлы орыс халқының көмегінің нәтижесі екенін КПСС Орталық Комитеті Саяси Бюросының мүшесі, Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші секретары Д. А. Қонаев жолдас атап көрсетті.

Құрметті оқырман, қолыңыздағы бұл кітап қазақ республикасының күнделікті өмірі мен қол жеткен табыстары туралы фотосурет тілімен сыр шертеді. Фотосуретшілермен бірге сіз Қазақстан Магниткасының биік мұнараларына көтеріліп, Жезқазған кеншілерінің жер асты жолдарына сапар шегесіз, Атырау балықшыларымен бурыл теңізде жүзіп, астықты Қостанайдың құт алқабына көз жібересіз, Жетісу мал жайылымдарында болып, Баянауыл мен Бурабай қорықтарын тамашалайсыз.

Суреттерге жіті көз салыңызшы, сіз жұлдыздар ғарышына Байқоңырдан космос ракеталарын ұшырып жатқан республиканың бүгінгі күнінің алып тынысын анық сезесіз!

Қазір республика алдында жаңа белестер тұр. Қазақстан жұртшылығы партия алға қойған міндеттерді абыроймен дер кезінде орындап шығуға бір кісідей жұмылған.

Наверное, только с космических высот можно охватить одним взглядом весь Казахстан, республику, озаренную светом идей Ленина. На территории Казахской ССР могли бы одновременно разместиться Англия, Франция, ФРГ, Испания, Австрия, Голландия, Дания. Солнцу требуется три часа, чтобы пройти казахстанские просторы с востока на запад.

Разнообразна, удивительна природа Казахстана. На просторах республики встречаются таежный медведь и нежно-розовый фламинго, золотистый фазан и снежный барс, стремительная степная антилопа — сайгак и неуклюжий каспийский тюлень.

Недра Казахстана исключительно богаты полезными ископаемыми. Огромные запасы цветных металлов, железной руды, нефти и газа, фосфоритов, марганца, хромитов, золота, соли и многих других полезных ископаемых широко используются для нужд народного хозяйства нашей страны.

Богатейшая казахская земля до Великой Октябрьской революции была одной из отсталых окраин царской России. Трудящиеся массы казахского населения были лишены элементарных прав. Царские чиновники душили национальную культуру, держали народные массы в темноте и невежестве. В дореволюционном Казахстане только два человека из ста умели писать и читать.

Великий Октябрь открыл новую яркую страницу в многовековой, полной трагизма истории

казахского народа, принес свет в казахские степи, развеял вековую тьму невежества и отсталости. У истоков образования самостоятельного казахского государства стоял великий вождь революции В. И. Ленин.

26 августа 1920 года В. И. Ленин и М. И. Калинин подписали декрет « Об образовании Автономной Киргизской (Казахской) Социалистической Советской республики».

За 55 лет Казахстан прошел славный путь: на месте кочевий выросли красивые города, поднялись гиганты индустрии, расцвели совхозы и колхозы. По объему валовой продукции республика превысила почти в 160 раз свой дореволюционный экономический потенциал.

Культурная революция, осуществленная в нашей республике за годы советской власти, принесла самые богатые плоды во всех областях духовной жизни.

«Тысячи людей из зарубежных стран, бывая в нашей республике и выражая свое восхищение нашими достижениями, обычно спрашивают: «В чем секрет этого чуда?» Но здесь нет никакого чуда... Не по мановению волшебной палочки превратился Казахстан из края нищеты и бесправия в процветающую социалистическую республику с высокоразвитой экономикой и культурой. В замечательных свершениях в республике воплощены обильные плоды ленинской национальной политики, огромной бескорыстной помощи всех народов нашей страны, прежде всего великого русского народа, которого мы сердечно называем своим старшим братом и другом»,— отмечал член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаев.

О жизни и достижениях Казахской республики рассказывает языком фотографии книга, которая сейчас у вас в руках. Вы подниметесь вместе с фотографом на высоту монтажных площадок Казахстанской Магнитки, пройдете подземными коридорами рудников Джезказгана, войдете в море с рыбаками Каспия, увидите золотое половодье целинных хлебов Кустаная, отары на горных джайляу Семиречья, причудливые заповедники Баян-Аула и Борового.

Вглядитесь в снимки, отобранные из многих тысяч других, и вы увидите сегодняшний день Казахстана, республики, символом которой стал не только ковш расплавленного металла, не только сноп целинной пшеницы, но и огненный хвост мощной космической ракеты, стартующей к звездам из самого сердца казахских степей — Байконура.

Грандиозные задачи, стоящие ныне перед республикой, воодушевляют трудящихся на героические дела и величественные свершения во имя торжества коммунизма.



2. Мерейің өсе берсін, Қазақстан! КПСС Орталық Комитетінің
Бас секретары Л. И. Брежнев жолдас Октябрь Революциясы орденін тапсырып тұр.

С наградой, Казахстан! Орден Октябрьской Революции вручает Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.







3. Советтер Одағының құрылуына елу жыл толу құрметіне Қазақстан Магниткасында Достық болаты балқытылды. Достық болатын балқытуға қатысқан А. Дәрібаев пен Е. Проскурин.

В честь г я
лась плюк



идесятилетия образования Союза ССР на Казахстанской Магнитке проводи-
а Дружбы. Участник плавки Дружбы А. Дарибаев и Е. Проскурин.



4. Шахтерлер, Социалистік Еңбек Ерлері: Күрнебаев К. Н., Сусляков И. А., Кубальчук А. А.

Шахтеры, Герои Социалистического Труда:
Курнебаев К. Н., Сусляков И. А. и Кубальчук А. А.

5. Осы жерден дүние жүзінде тұңғыш рет космосқа Совет адамы сапар шекті.

С этой земли впервые в мире стартовал в космос советский человек.





6. Алматы қалэсы. Қазақ халқының ұлы ағартушысы Абай Құнанбаевқа ескерткіш.

Памятник великому просветителю казахского народа Абаю Кунанбаеву. Алма-Ата.



7. Алматы Аэропортының жаңа үйі.
Новое здание аэропорта в Алма-Ате.



8. «Алматы» мейманханасы.
Гостиница «Алма-Ата».

10. Ермак ГРЭС-інің машина залы.
Машинный зал Ермаковской ГРЭС.


9. Бұқтарма теңізі.

Рукотворное Бухтарминское море.



11. Іле Алатауы.

Заилийский Алатау, у подножия которого расположилась Алма-Ата.






12. Қазақ ССР-інің белгілі металл балқытушылары, Социалистік Еңбек Ерлері Ж. Алдабергенов пен Х. Бектібаев.

Знатные металлурги Казахской ССР, Герои Социалистического Труда Ж. Алдабергенов и Х. Бехтыбаев.


13. Өскемен титан-магний комбинаты.

Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат.



14. Қарағанды қаласы. Демалыс паркі.
Караганда. Парк культуры и отдыха.

15. Қарағанды қаласы. Совет проспектісі.
Караганда. Проспект Советский.



16. Қарқаралы маңындағы Шайтанкөл туралы халық арасында аңыз мол.

Много всевозможных легенд и преданий связано с Чертовым озером, находящимся близ Каркаралинска.




17. Қазақстан кеншілерінің мақтанышы Соколов-Сарыбай комбинаты. Карьерде.

Гордость казахстанских горняков Соколовско-Сарбайский железнорудный комбинат. В карьере.

18. Домналарға.

К домнам.





19. Қазақстандағы табиғат ғажайыбы — Бурабай көлі.

Озеро Боровое по праву называют жемчужиной Казахстана.




20. Көкшетау қаласындағы Советтер үйі.

Дом Советов в Кокчетаве.

21. Шөлді игерушілер.
Покорители пустыни.

23. Шөлге шабуыл.
Наступление на пустыню.

22. Керуен соқпақ өткен жерлерде.
Где пролегали караванные тропы.








24. Балқаш көлі.

Одна из причуд природы — озеро Балхаш.

25. Мартен цехы.

Мартеновский цех.





26. Шымкент қаласындағы «Қазақстан» кинотеатры.

Кинотеатр «Казахстан» в Чимкенте.

27. Шымкент мақта-мата комбинатының өнімдері республикадан тыс жерлерде де белгілі.

Далеко за пределами республики славится продукция Чимкентского хлопчатобумажного комбината.



28. Шымкент қаласы. Фосфор заводы үстіндегі сөнбейтін маздақ.

Над заводом фосфорных солей день и ночь полыхают бездымные факелы. Чимкент.



29. Қаратау. Ашық кен қойнауы.

Каратау. Открытая разработка.



30. Жамбыл қаласы.
Бұл газгольдерден еліміздегі ең қымбат тыңайтқыш — қос фосфат алынады.

В этих газгольдерах получают ценнейшее удобрение для полей страны — двойной фосфат. Джамбул.



31. Балықшы мен теңіз.
Рыбак и море.

32. Жайық өзенінің байлығы.
На реке Урал такой улов — не редкость.


CAVIAR
PRODUCE OF SOVIET UNION GURIEV



33. В. И. Ленин атындағы шахта проходчиктерінің бригадирі, Социалистік Еңбек Ері В. Литман.


Бригадир проходчиков шахты им. В. И. Ленина Герой Социалистического Труда В. Литман.

34. Техникамен жабдықталу жағынан Кентау қаласының шахталары елімізде алғашқы орындардың бірінде.

По технической оснащенности, шахты в Кентау занимают одно из первых мест в стране.



6—1597



35. Жезқазған мыс қорыту комбинатында ауыр жұмыс машинаға жүктелген.

Самую тяжелую работу на Джезказганском медеплавильном комбинате выполняют машины.

36. Бұрын шөл дала атанған жерде енді Жезқазған қаласы бой түзеді.

Где властвовала пустыня, ныне поднялся город Джезказган.

37. № 55-ші шахта.

Шахта № 55.

39. «Нұрлы тоғай» қорығында.

В заповеднике «Золотой бор».

38. Биші қайыңдар.

Танцующие березы.









42. Павлодар тракторын жасаушыларының тұрғын үйлері.
Здесь живут павлодарские тракторостроители.

40. Павлодар трактор заводының өнімдері.
Продукция Павлодарского тракторного завода.

41. Павлодар кеме аймағы.
Павлодарский речной вокзал.


43. Гурьев қаласы. Мұнай өңдеу заводы.

На этом заводе перерабатывается «черное золото» — нефть. Гурьев.



44. Украинаның ұлы ақыны Тарас Шевченко отырғызған ағаштар.

Вербы, посаженные великим украинским кобзарем Тарасом Шевченко в годы царской ссылки.



45. Маңғыстау орталығы Шевченко қаласы — республикамыздағы жас қалалардың бірі.
Столица Мангышлака Шевченко — один из самых молодых городов республики.



46. Қазақстанның өз теңіз айлақтары бар. Шевченко айлағы.

В Казахстане есть свои морские порты. Порт Шевченко.

47. Гурьев қаласы.
Гурьев.



48. Орал қаласы.
Уральск.



50. «Қара алтын» тасқыны.
Нефть пошла.

49. Орал өзенінде.
На реке Урал.



51. Тау көлі.

Горное озеро.

53. Тың игеру шатырдан басталды. Қазір тың игерушілер үшін сәулетті сарайлар салынған.

Покорители целинных земель начинали с палаток. Сейчас к их услугам дворцы.

52. Целиноградтағы Мир көшесі.

Улица Мира в Целинограде.



54. Жұмыстан соң Ақтөбе химиктері Мәдениет үйінде демалады.....

После работы актюбинские химики приходят в свой Дом культуры.



55. Неміс басқыншыларына қарсы күресте қаза тапқан Совет Одағының Батыры Әлия Молдағұловаға ескерткіш.

Памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, павшей в боях с фашистскими захватчиками.





57. Семейдегі «Семей» қонақ үйі.

Гостиница «Семей» в Семипалатинске.

58. Ертістегі кеш.

Закат на Иртыше.






59. Мәңгі қар құрсауында.

В мире вечных снегов.

60. Үлкен Алматы көлі.

Большое алма-атинское озеро.







62. Тағы да бір еңбек жеңісі! Қазақстан Магниткасында алып домна іске қосылды.

Еще одна победа! Вступила в строй домна-гигант на Казахстанской Магнитке.

61. Металды изложницаға құю.

Розлив металла.

63. Жер жаннаты — Жасыбай.

Озеро Жасыбай — излюбленное место отдыха трудящихся.





64. Табиғат өзі суреткер — мыстан кемпір бейнесі.

Тысячи лет «лепила» природа эту Бабу-ягу.



65. Өскемен. Ертіс төсінде.


Усть-Каменогорск. На реке Иртыш.

66. Лениногорскіден Москваға сапар.

Из Лениногорска в Москву.







69. Ермак-Целиноград бойындағы жоғары вольтты ЛЭП—500 подстанциясы монтаждау кезеңі.

Монтаж высоковольтной подстанции ЛЭП-500 на линии Ермак — Целиноград.

67. Екібастұздағы ашық көмір шахтасы.

Открытая разработка угля в Экибастузе.

68. Ермак ГРЭС-інің бас пульті.

У главного пульта Ермаковской ГРЭС.



70. Белгілі бұрғышы, Социалистік Еңбек Ері Т. Қадыров.

Знатный бурильщик, Герой Социалистического Труда Т. Кадыров.

71. Шөл даладағы трубопровод.

Трубопровод в пустыне.

72. Геологтар сапарда.

Геологи в пути.







74. Арқалық қаласындағы жаңа тұрғын үйлер
Новые жилые дома Аркалыка.

73. Тағы бір жер байлығының қоры ашылды.
Вскрыта еще одна сокровищница земли.



76. Диқандарға көмек!
На помощь хлеборобам

75. Петропавловск қаласы күн санап құлпырып келеді.
День ото дня растет и хорошеет Петропавловск.



77. Қазақстан Магниткасындағы 1700-ші стан.
Стан 1700 на Казахстанской Магнитке.



78. «Глубокая» шахтасының басқару пульті.

Главный пульт управления шахты «Глубокая».



79. Халық батыры Аманкелді Имановқа ескерткіш.

Памятник Амангельды Иманову — пламенному борцу за народное счастье.



80. Қазақтың ұлы ғалымы және ағартушысы Шоқан Уалихановқа ескерткіш.
Памятник Чокану Валиханову — великому казахскому ученому.

81. Алматы. Қазақ ССР Орталық Мемлекеттік музейі.
Алма-Ата. Центральный государственный музей Казахской ССР.

82. Алматыдағы В. И. Ленин атындағы сарай. Сарай құрылысының авторлары Совет Одағының Мемлекеттік сыйлығына ие болды.

Дворец им. В. И. Ленина в Алма-Ате. Создатели Дворца удостоены Государственной премией Союза ССР.








83. Ахмет Яссауи мавзолейі — көне мәдениет ғажайыптарының бірі.

Сотни лет поражает воображение знаменитый мавзолей Ахмеда Яссави.










84. Алматыдағы Ленин проспектісіндегі тұрғын үйлер.

Эти белоснежные жилые дома поднялись на проспекте Ленина в Алма-Ате.



85. Кектөбеге шықсақ, ару Алматы алақанында.

Необычайно красивый вид открывается с горы Кок-Тюбе на зеленую красавицу Алма-Ату.

86. Советтер үйі.

Дом Советов.






87. Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный, Д. А. Қонаев Қазақстан тыңында.

Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный, Д. А. Кунаев на целинных землях Казахстана.

88. Мол ырзық!
Быть урожаю.

89. Тың түлектері.
Герои целины.





91. Белгілі комбайнер, Социалистік Еңбек Ері Ж. Демеев.
Знатный комбайнер Герой Социалистического Труда Ж. Демеев.

90. Түнгі астық тасқыны.
Ночная уборка хлеба.







92. Тың тұңғыштарының бірі Михаил Довжик.

Один из первых покорителей целины Михаил Довжик.



93. Қазақстан астығының салмағы — 1 000 000 000 пұт!

1 000 000 000 пудов хлеба — вот сколько весит казахстанский каравай!



94. Қостанай элеваторы.
Кустанайский элеватор.

96. Жүгеріден бітік өнім алынды.
Богатый урожай кукурузы.



95. Колхоз председателі Н. Головацкий өндірістік жиналыс өткізіп тұр.

Председатель колхоза Н. Головацкий проводит производственное совещание.

97. Талдықорған. Советтер үйі.

Талды-Курган. Дом Советов.



99. XXII партсъезд атындағы совхоздың Мәдениет үйі. Талдықорған облысы.

Дом культуры совхоза им. XXII партсъезда. Талды-Курганской обл.

98. Қолдан жаңбырлатып суару.

Дождевая установка.

101. Барса-Келмес қорығындағы құландар.
Куланы в заповеднике Барса Кельмес.




100. Республика картасында жақында жаңа канал жүйесі пайда болады,

Скоро на карте республики появится новый канал.

102. Шу өзеніндегі Шөміш плотинасы.

Чумышская плотина на реке Чу.





103 Атақты күріші, Социалистік Еңбек Ері атағына екі рет ие болған Ы. Жақаев.

Знатный рисовод республики дважды Герой Социалистического Труда И. Жахаев.



104. Күріштi баптау.

Обработка рисовых чеков.



105. Қазақстанның атақты жүзім баулары.

Знаменитые казахстанские виноградники.

106. Жүзім өнімдерінің бірі Қазақстан шампаны.


А вот и продукция из винограда — казахское шампанское.





107. Социалистік Еңбек Ері атағына екі рет ие болған колхоз құрылысының ветераны Ж. Қуанышбаев.
Ветеран колхозного строительства дважды Герой Социалистического Труда Ж. Куанышпаев.


108. Даңқты шопан тәжірибесі — көпке ортақ.
Широко перенимают опыт знатного чабана.







109. Жайылымда.

Стадо на пастбище.



110. Қала тұрғындары үшін.

Перед отправкой в город.



111. Алыстағы мал қыстағындағы дәрігерлік көмек.

Медицинское обслуживание на отгонных пастбищах.



112. Тойға сапар.
На праздник.



113. Белгілі шопан Социалистік Еңбек Ері Дәуітов.

Знатный чабан Герой Социалистического Труда Даутов.



114. Шопандар тойы.
Той чабанов.

115. Шөл даладағы бұрғы.
Буровая в пустыне.



116. «Байқадам» совхозында түйе өсіріледі.

В совхозе «Байкадамский» разводят верблюдов.



117. Құс фермасы.

Птицеферма.

118. Архар-меринос қойлары.


Казахстанские мериносы.





119. Сауын биелер табыны.

Табун кумысных кобылиц.



120. Алтай тауларының тұрғыны — барыс.

Хозяин алтайских гор — барс.



121. Бұғы мүйізі — шипалы дәрі.

Панты — исходное сырье для чудодейственного лекарства.



122. Катон-Қарағай бұғы өсіру шаруашылығы.

На выгоне Катон-Карагайское оленеводческое хозяйство.





123. Алматы апорттары.

Вот он, алма-атинский апорт!




124. Мақтаны түнде жинау.
Ночная уборка хлопка.

125. Қаракөл елтірісі.

Для пушного аукциона.



126. Қазақ ССР халық шаруашылығы жетістіктерінің көрмесі.
Выставка достижений народного хозяйства Казахской ССР.





127. КПСС Орталық Комитетінің Бас секретары Л. И. Брежнев, КПСС Орталық Комитеті Саяси Бюросының мүшесі, Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің Бірінші секретары Д. А. Қонаев және Қазақ ССР-інің партия мен мемлекеттік басшылары Қазақ ССР Халық шаруашылығы жетістіктерінің көрмесінде.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаев, руководители партии и правительства КазССР на Выставке достижений народного хозяйства Казахской ССР.

128. Республика картасындағы соны белгілер.
Новое на карте республики.







129. Қазақ ССР Ғылым академиясы.

Академия наук Казахской ССР.





130. Ата — бабалар қалдырған қолтаңбалар.
Золотые автографы предков.





131. Қазақ ССР Ғылым Академиясының Ядролық зерттеулер институтындағы атом реакторы.

Атомный реактор в институте ядерных исследований Академии наук Казахской ССР.

132. Қазақ ССР Ғылым Академиясының мүше-корреспонденты Ж. Қаңлыбаева.

Член-корреспондент АН КазССР Ж. Канлыбаева.



133. Қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Әуезов.

Классик казахской литературы Мухтар Ауэзов.

134. Мұхтар Әуезов музейінде.

В музее Мухтара Ауэзова.






135. Қазақ бұлбұлы — СССР халық артисткасы Күләш Байсейітова.

Казахский соловей — народная артистка СССР Куляш Байсеитова.

136. Құрманғазы атындағы оркестр.

Играет оркестр им. Курмангазы.



137. Жамбыл Жабаевқа ескерткіш.

Памятник великому акыну Джамбулу.



138. Жамбыл мавзолейі жанында.
У мавзолея Джамбула.

139. Ән.
Песня.





140. Композитор Мұқан Төлебаев.
Композитор Мукан Тулебаев за работой.

141. Қазақ музыка мектебінде.
В казахской музыкальной школе.





142. Жаңа кітап.
Новая книга.

143. «Гүлдер» ансамблінің бишісі.
Артистка молодежного ансамбля «Гульдер».





144. Көрнекті қазақ жазушылары С. Мұқанов, Ғ. Мүсірепов, Ғ. Мұстафин.
Известные казахские писатели Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Габиден Мустафин.

146. Жазушы Әнуар Әлімжанов.
Писатель Ануар Алимжанов



145. А. С. Пушкин атындағы кітапхана. Оқу залы.
Библиотека им. А. С. Пушкина. В читальном зале.



147. Алматы. «Алатау» мейманханасы.
Гостиница «Алатау» в Алма-Ате.



148. Балалар суретінің бәйгесі.

Конкурс на лучший рисунок.






149—150. Халық шеберлерінің туындылары.

Изделия народных умельцев.






151. Кілем тоқушылар.

Ковровщицы.



152. Ұлттық бас киімдер.

Национальные головные уборы.



153. Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театры.
Театр оперы и балета им. Абая в Алма-Ате.

154. СССР халық артисткасы Бибігүл Төлегенова.
Поет народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова.





155. СССР халық артисі Ермек Серкебаев.
Народный артист СССР Ермек Серкебаев.



156. «Қозы-Көрпеш — Баян сұлу» балетінен көрініс.
Сцена из балета «Козы-Корпеш и Баян-слу».

157. А. Қастеев. «Аманкелді сарбаздары».

А. Кастеев. «Сарбазы Амангельды».





159. А. Ғалымбаева «Кимешек».

А. Галимбаева. «Вышитый кимешек».

158. К.Телжанов. «Ата-баба жерінде».

К. Тельжанов. «На земле дедов».




160. «Гүлдер» ансамблі.

Выступает ансамбль «Гульдер».

161. «Алматының жас балеті» ансамблі бишілері Испан биін орындауда.

«Молодой балет Алма-Аты».





163. Алматыдағы киностудияның жаңа үйі.
Новое здание киностудии в Алма-Ате.

164. Жаңа фильм түсіріліп жатыр.
На съемках нового фильма.




162. СССР халық артисі Шәкен Айманов Отелло ролінде.

Народный артист СССР Шакен Айманов в роли Отелло.



165. Алматыдағы цирк.
Цирк в Алма-Ате.







167. Емхана.

На приеме у врача.

166. Келін.

Невеста.



168. Алматыдағы Неке сарайы.

Дворец бракосочетания в Алма-Ате.







169. Отанымыздың тәуелсіздігі мен бостандығы үшін қаза тапқан ерлерге арналған Даңқ мемориалы.

Мемориал Славы борцам, павшим за свободу и независимость нашей Родины.



170. Пионерия мерекесі.

Праздник пионерии.



171. Орталық стадиондағы мерекелік парад.

Праздничный парад на Центральном стадионе.



172. Қазақ ССР-іне еңбегі сіңген оқытушы, Социалистік Еңбек Ері Р. Нұртазинаның класында.

В классе заслуженной учительницы КазССР, Героя Социалистического Труда Р. Нуртазиной.

173. Жастық шақ.

Юность.



174. Ипподромда.

На ипподроме



175. Бәйге.

Байга.





176. Дүниежүзілік рекордтар бесігі — Медеу мұз айдыны.

Фабрика мировых рекордов — так называют стадион Медео, расположенный близ Алма-Аты.





177. Қыз қуу.

Кыз-Куу — догони девушку — национальная спортивная игра.



178. Буркітші.

Охотник с беркутом.



179. Қазақстандық көркем гимнастика чемпионы — Сәуле Рахметова.

Чемпионка Казахстана по художественной гимнастике Сауле Рахметова.



180. Қысқы демалыс.

Зимний отдых.



181. СССР космонавт ұшқышы А. Елисеев Алматыда қонақта.

Летчик-космонавт СССР А. Елисеев в гостях у алма-атинцев.



182. Қазақстан астанасы Алматыдағы 1-ші Май мерекесі.
I-ое Мая в столице Казахстана.



183. Қазақстан астанасы — Алматығы мерекелік фейерверк.

Праздничный фейерверк в столице Казахстана — Алма-Ате.





Сценарий

Маляр Н., Шарипов А.

Макет и
оформление

Григорьева В.

худ. ред. Б. Табылдиев,
Р. Слюсарева.
техн. ред. Слюсарева Р.
редактор Т. Шаханов.

Фотографии:

Будневич И.
Суслин В.
Рябоконь С.
Куйдин Ю.
Подгорный Б.
Линкевич Г.
Мустафин К.
АПН
КАЗТАГ

Цинкографы:

Долженко В.
Иванов В.
Подопригора Н.
Басунов Н.

Печатники:

Жолобова Е.
Цыпленков Н.
Хамицевич Ф.
Алешко В.
Лисов С.
Молдажанов Р.
Серкин Н.

Сдано в набор 13/IV—75 г. Подписано к печати 8/VIII—75 г. УГ09391. Бум. мелованная $60\times90^1/_8=24$ п. л. (Уч.-изд. л. 30,12). Тираж 30 000 экз. Цена 7 р. 44 к. Заказ 1597. Полиграфкомбинат Главполиграфпрома Госкомитета Совета Министров КазССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Алма-Ата, Пастера, 39.

7 р. 44 к.

